


Grade 1



TERM 3



HL XIT



**RESOURCE
PACK**

whiki

1

Nkonggongmelo:

Hinkwaswo

edoroberni

hl

sw

hleka

hluva

hlala

hiamba

hlawula

hlaakula

sweka

sweswi

swirilari

swirhatana

swukuta

swona

endzele

hlayiseka

swindledyana

xitarata

chuhile

hlayisekangga

ngghozi

lenmuka

lenmukisa

xindlediyana

ntshunxekile

koka moyya wa

ntshunxeko

xibobho

Ndzi

twa ndzi

hayisekile...

Ndzi twa

ndzi nga

hlayisekanga...

rh

kh

rhavi

rhula

rhole

khale

khida

khuvi

yirisa

rhanmbu

rhuma

rhengvu

khekhhe

khume

khoma

pulasitiki

hlohlotela

ntnyakiso

phaphamala

rhohlela

thuyaka

xinqavetiso

lulanmisa

hlengeleta

hlohoteleka

hlengeleta

munganga

Ndzi nga

hluvukisa

muganga wa ka

hina hi...

Leswi swi
ngapfuna...

Nkonggomelo:

Ku tirha

swin'we

kw

ts

kwini

kwata

kwihhi

kwela

tsala

tsevu

tsolo

fumile

kwalahlo

kwerembe

tseleka

tsutsumma

epur qisini.

nts hovelolo

matsovu

tsuvule

tiphine

xipanuxo

tirhisana

bitiruti

tshovele

swakwe

swin'we

matimba

khonmeka

mpfula

misava

Ndzi

tirhisanane

na...ku...

Hi tirhisanane

kahle / A hi

tirhisananga

kahle hikuva...

ny

dy

nyiko

nyika

dyana

dyelo

dyoha

dyisa

xitori

nyonnga

nyenya

nyupela

nyama

dyambu

dyuhala

eribuwweni

phikizano

ntsheketo

swiphinqo

kwatelelana

nkwetlembetano

ololoxa

xihatlā

gandlati

karhateka

swakwe

xipanu

vuswikoti

Vuswikoti
bya mina i...

Hinkwerhu hi na
vuswikoti byo hambana
hambana. Vuswikoti
bya mungghana/ sesi/
buti wa mina i...

Nkonggomelelo:

Hinkwaswo hi

swiambalo

lw

dl

lwela

lwisa

Iwana

Iwa

diadla

diudla

dlikida

dloma

xikipa

ala

xivoni

vonelo

Iwangqu

Iwetana

dloko dlo

dlornyo dlo

exitangeni.

ntambou

gondzo

exivorini

xindzihuti

hava nechumu

pfumela

hlawula

xivumbeko

hlawula

vonelo ra tlhelo

rin'we

ndzi.

kume...

Ndzi

titwe...

hikuva...

whiki

6

nt

th

ntima

ntiko

ntirho

ntila

thini

thepe

vengga

sayizi

rikulu

debya

olova

tiyela

ntiyiso

ntambu

thikithi

thokazi

thunmba

thawwula

tsarile

ringgeta

languteka

tshamisekile

nga
tshamisekanga

ringana

manya

navela

khwaxa

xasilika

Ekoka
Tatana,

Ndza

khensa eka...

Ndzi

twa...

Hi

rirhanndzu,

Fadzi

whiki

7

Nkonggongelo:

Ku hlaya swa

tsakisa!

mf

mh

mfihlo

phazili

paka

norho

mferhe

mfutsu

mfuwo

mfularhela

mhabambhala

mheho

mhaawuri

mherha

mhangani.

mhelemba

phasela

rhibonri

phapphataani

boorhaka

makumu ya

riendzo

pakana

mianakanyo

anakanya

vula mpfunawulo

wungula

pfula (ku fana na ku
pfula maphepha)

Ekoka

Hahani,

Ndza

khensa eka...

Ndizi

rharrdz...

Hi

rirhanndzu,

Bohiale

whiki

8

by

nk

byala

byela

byisa

nkoka

nkanyji

nkava

koti

teke

hlayya

byarri.

byatso

byonggo

nkombwe

nkukulu

nkokotso

rhanda za

ntolovelolo

nyuma

rivalela

pappalata

mimpfunawulo

twananisa

vumba

n'wayitela

tinungubjisa

tshunxeke

tshunxeke

Ndzi titwe ndzi

nyuma/khoma

hi tingana loko...

Ndzi ti twe

ndzi antswa

loko...

Nkonggomelo:

Ku hlalisa miri ya hina ku
tshama

yi hanyile yi hlalisekile

tl

nh

tlula

tlunya

nhova

nhulu

hansi

tlumbana

tlurisa

tlatlanbela

tutlana

nhannu

nhanga

nharhu

nhenha

chuhile

vukarha

kwatelela

hemba

xihundla

tshamisekanga

hanŷya kahle

hanŷyangga kahle

tshemboba

xivindzi

horisa

avanyisa

xihunhla

Ndzi.

tshemboda...

Ndzan'wi

tshenba

hikuva...

vanhu

chava

masiki

hlayisa

pappalata

hlanboba

xitsongwatsongwana

hangalaka

mahungu

ndzavisiso

chukucha



kombisa



Ndza/Ndzi... ku



tshama ndzi



hanje kahle.


...swi ndzi
endla ndzi
titwa...

























































































































































































unsafe

hlayisekanga




safe

hlayiseka




warn

lemuka




danger

nghozi



passage

xindledyana




warning

lemukisa




sigh of relief

koka moya wa ntshunxeko




relieved

ntshunxekile




plastic



pulasitiki

YES?


NO?



? ?

decision

xiboho



ban

yirisa




litter

thyaka



organise

lulamisa




flier

xinavetiso




inspired

hlohloteleka




collect

hlingeleta




community

muganga




gather

hlingeleta




beetroot

bitiruti




teamwork

xipanu xo tirhisana




together

swin'we



alone



swakwe




stuck

khomeka




strong

matimba




soil

misava




rainfall


mpfula



argument




nkwetlembetano




rich

fumile






agile

xihatla



resolve

ololoxa



team

xipanu

SEPT 2020

MONDAY	TUESDAY	WED	THURS	FRI	SAT	SUNDAY
			X			


MONDAY	TUESDAY	WED	THURS	FRI	SAT	SUNDAY

MONDAY	TUESDAY	WED	THURS	FRI	SAT	SUNDAY

MONDAY	TUESDAY	WED	THURS	FRI	SAT	SUNDAY

current

gandlati




mirror

xivoni




talent

vuswikoti



plain



hava nchumu




reflection

xindzhati




agree

pfumela




opinion


vonelo



choose



hlawula




disagree

ala






comfortable

tshamisekile



stereotype

vonelo ra tlhelo rin'we



size


sayizi



uncomfortable




nga tshamisekanga




baggy

rikulu




fit

ringana





tight

manya




loose

debya




soft

olova




fancy

navela




silky

xa silika



stiff

tiyela




landmark

pakana



Bleh!

Bleh!




bored

borheka




imagine

anakanya




dream

norho




sound out

vula mpfumawulo



imagination

mianakanyo




flip

pfula (ku fana na ku pfula maphepha)




skim




wungula




avoid



papalata



ashamed




nyuma



blend

twananisa




sounds




mimpfumawulo





beamed

n'wayitela




build

vumba



relieved


tshunxekile



proud




ti nyungubuyisa



healthy

hanya kahle




nervous

tshamisekanga



trust

tshemba



unhealthy


hanyanga kahle






ignore

honisa



brave

xivindzi



judge

avanyisa




underneath

hansi ka


secret diary

secret


xihundla



believe




tshemba




spread


hangalaka



virus




xitsongwatsongwana








panic

chava



germ

xitsongwatsongwana




research

ndzavisiso

information

mahungu



mask

masiki



rub

chukucha



demonstrate

kombisa